Leóns

Os xustos e os malvados

Os malvados foxen cando ninguén os persegue; pero os xustos son valentes coma un león. Proverbios 28:1
Sede sobrios, sed vixiantes; porque o voso adversario, o demo, anda coma un león bramando, buscando a quen devorar. 1 Pedro 5:8

Pentateuco

Xudá é unha cría de león; subiches da presa, fillo meu; agachouse, deitouse coma un león, coma un león vello; quen o espertará? Xénese 49:9

Velaquí que o pobo se ergue coma un gran león, e se ergue coma un león novo; non se deitará ata que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Números 23:24

Acougouse, deitouse coma un león, coma un gran león: quen o espertará? Bendito sexa quen te bendiga, e maldito sexa quen te maldiga. Números 24:9

E de Gad dixo: Bendito sexa o que ensancha Gad. Habita coma un león e esgaza o brazo coa coroa da cabeza. E de Dan dixo: Dan é unha cría de león: saltará de Basán . Deuteronomio 33:20 , 22

Historia

Entón Sansón baixou a Timnat, o seu pai e a súa nai, e chegaron ás viñas de Timnat. E velaquí que un león novo ruxiu contra el. E despois dun tempo volveu para collela, e desviouse para ver o cadáver do león; e velaquí que había un enxame de abellas e mel no cadáver do león. E colleu del nas súas mans, e seguiu comendo, e volveu onde era o seu pai e a súa nai, e deulles, e eles comeron; pero non lles dixo que collera o mel do cadáver do león. E os homes da cidade dixéronlle o sétimo día, antes de que se puxese o sol: «Que hai máis doce que o mel? E que hai máis forte que un león?». E el respondeu: «Se non arasedes coa miña vaca, non resolveríades o meu enigma». Xuíces 14:5 , 8-9, 18

E David díxolle a Saúl: «O teu servo pastoreaba as ovellas do seu pai, e veu un león e un oso, e colleu un cordeiro do rabaño. O teu servo matou tanto o león coma o oso, e este filisteo incircunciso será coma un deles, xa que desafiou os exércitos do Deus vivo. David dixo ademais: «O Señor, que me librou da garra do león e da garra do oso, libraráme da man deste filisteo». E Saúl díxolle a David: «Vai, e que o Señor estea contigo». 1 Samuel 17:34 , 36-37

Saúl e Xonatán foron fermosos e agradables nas súas vidas, e na súa morte non estiveron separados: eran máis rápidos que as aguias, eran máis fortes que os leóns. 2 Samuel 1:23

E tamén o valente, cuxo corazón é coma o dun león, derreterase por completo, porque todo Israel sabe que teu pai é un home poderoso, e os que están con el son homes valentes. 2 Samuel 17:10

Benaías, fillo de Iehoiadá, fillo dun home valente de Cabseel, que fixera moitas fazañas, matou a dous leóns de Moab; baixou tamén e matou un león no medio dun pozo durante un tempo de neve. 2 Samuel 23:20

E nos bordos que estaban entre as repisas había leóns, bois e querubíns; e sobre as repisas había unha base enriba; e debaixo dos leóns e dos bois había certas engadidas feitas de obra fina. Porque nas placas das súas repisas e nos seus bordos, gravou querubíns, leóns e palmeiras, segundo a proporción de cada un, e engadidos arredor. 1 Reis 7:29 , 36

O trono tiña seis chanzos, e a parte superior do trono era redonda por detrás; e había soportes a cada lado do lugar do asento, e dous leóns estaban de pé xunto aos soportes. E doce leóns estaban alí de pé, dun lado e do outro, sobre os seis chanzos; non se fixera nada semellante en ningún reino. 1 Reis 10: 19-20

E despois de marchar, un león atopouno no camiño e matouno. O seu cadáver quedou tirado no medio do camiño, e o burro quedou ao seu carón, e o león tamén quedou ao carón do cadáver. E velaquí que uns homes que pasaban viron o cadáver tirado no camiño e o león de pé xunto a el; e viñeron e déronlle a noticia á cidade onde vivía o vello profeta. E cando o profeta que o fixera volver do camiño o soubo, dixo: "É o home de Deus, que foi desobediente á palabra do Señor. Polo tanto, o Señor entregouno ao león, que o esnaquizou e o matou, segundo a palabra que o Señor lle dixera". E foi e atopou o seu cadáver tirado no camiño, e o burro e o león parados xunto ao cadáver; o león non comera o cadáver nin esgazara o burro. 1 Reis 13: 24-26,28

Entón díxolle: «Por non obedeciches a voz do Señor, en canto te afastes de min, un león matarache». E en canto se afastou del, un león o atopou e matouno. 1 Reis 20:36

E así foi como ao comezo da súa estadía alí non temían ao Señor; por iso o Señor enviou contra eles leóns, que mataron a algúns deles. Polo tanto, dixéronlle ao rei de Asiria: «As nacións que levaches e puxeches nas cidades de Samaria non coñecen os costumes do Deus da terra. Por iso, enviou leóns contra elas, e velaquí que as matan, porque non coñecen os costumes do Deus da terra». 2 Reis 17: 25-26

Benaías, fillo de Iehoiadá, fillo dun home valente de Cabseel, que fixera moitas cousas; matou a dous homes de Moab, que parecían leóns; tamén baixou e matou un león nun pozo nun día de neve. 1 Crónicas 11:22

E dos gaditas separáronse con David na fortaleza do deserto, homes valiosos, homes de guerra axeitados para a batalla, que podían manexar escudo e pavés, cuxos rostros eran coma os rostros dos leóns, e eran tan rápidos coma as cervas dos montes; 1 Crónicas 12:8

E había seis chanzos para o trono, cun escabel de ouro, que estaban fixados ao trono, e soportes a cada lado do asento, e dous leóns de pé xunto aos soportes. E doce leóns estaban alí de pé, dun lado e do outro, sobre os seis chanzos. Non se fixera nada semellante en ningún reino. 2 Crónicas 9: 18-19

Poesía

O ruxido do león, e a voz do león feroz, e os dentes dos leóns novos, están rotos. O león vello perece por falta de presa, e as crías do león corpulento espállanse por aí. Xob 4: 10-11

Porque medra. Cástasme coma un león feroz, e de novo te mostras marabilloso contra min. Xob 10:16

As crías do león non a pisaron, nin o león feroz pasou por ela. Xob 28:8

Cazarás a presa para o león? Ou saciarás o apetito dos leóns novos, Xob 38:39

Non sexa que me arrepinta a alma coma un león, esgazándoa sen que haxa ninguén que a libre. Salmos 7:2

Agarda ás agachadas coma un león no seu covo; agarda para atrapar o pobre; atrapa o pobre cando o atrae á súa rede. Salmos 10:9

Coma un león cobicioso da súa presa, e coma un león novo que agacha en lugares agochados. Salmos 17:12

Abríronme a boca coma un león voraz e bramando. Líbrame da boca do león, porque me escoitaches dos cornos dos unicornios. Salmos 22:13 , 21

Os leóns novos carecen e padecen fame; pero os que buscan o Señor non carecerán de ningún ben. Salmos 34:10

Señor, ata cando o mirarás? Salva a miña alma das súas destrucións, o meu querido dos leóns. Salmos 35:17

A miña alma está entre leóns; e xazo entre os que arden, os fillos dos homes, cuxos dentes son lanzas e frechas, e a súa lingua unha espada afiada. Salmos 57:4

Quebra os seus dentes, oh Deus, na súa boca: quebra, oh Señor, os grandes dentes dos leóns novos. Salmos 58:6

Pisarás sobre o león e a víbora; pisotearás o león novo e o dragón. Salmos 91:13

Os leóns novos ruxen tras a súa presa e buscan a Deus a súa comida. Salmos 104:21

A ira do rei é coma o ruxido dun león; mais o seu favor é coma o orballo sobre a herba. Proverbios 19:12

O medo dun rei é coma o ruxido dun león: quen o provoca á ira peca contra a súa propia alma. Proverbios 20:2

O preguiceiro di: "Hai un león fóra; morrerei nas rúas". Proverbios 22:13

O preguiceiro di: «Hai un león no camiño, hai un león nas rúas». Proverbios 26:13

Os malvados foxen cando ninguén os persegue; pero os xustos son valentes coma un león. Coma un león que brama e un oso que corre, así é un gobernante malvado sobre o pobo pobre. Proverbios 28:1 , 15

Un león, o máis forte entre as bestas, e non se aparta por ninguén; Proverbios 30:30

Porque para quen se une a todos os vivos hai esperanza: porque un can vivo é mellor que un león morto. Eclesiastés 9:4

Ven comigo dende o Líbano, miña esposa, comigo dende o Líbano: olla dende o cumio de Amana, dende o cumio de Senir e Hermón, dende as goridas dos leóns, dende os montes dos leopardos. Cantar dos Cantares 4:8

Profecía

O seu ruxido será coma o dun león, ruxirán coma leóns novos; si, ruxirán, e agarrarán a presa, e levarána a salvo, e ninguén a librará. Isaías 5:29

O lobo morará co cordeiro, e o leopardo deitarase co cabrito; e o becerro, o león novo e o ovella cebada estarán xuntos; e un neno pequeno os guiará. E a vaca e a osa pastarán, e as súas crías deitaranse xuntas; e o león comerá palla coma o boi. Isaías 11: 6-7

Porque as augas de Dimón estarán cheas de sangue; porque traerei máis sobre Dimón, leóns sobre o que fuxa de Moab e sobre o resto da terra. Isaías 15:9

E berrou: «Un león! Meu señor, estou continuamente na torre de vixía durante o día e estou de garda as noites enteiras.» Isaías 21:8

Carga das bestas do sur: á terra de angustia e angustia, de onde veñen o león novo e o vello, a víbora e a cobra voadora; levarán as súas riquezas sobre os ombreiros de xumentos novos e os seus tesouros sobre os grupos dos camelos, a un pobo que non lles aproveitará. Isaías 30:6

Porque así me falou o Señor: Coma o león e o león novo que ruxen sobre a súa presa, cando unha multitude de pastores é chamada contra el, non terá medo da súa voz nin se humillará polo seu ruxido, así baixará o Señor dos Exércitos para loitar polo monte Sión e polo seu outeiro. Isaías 31:4

Non haberá alí león, nin subirá por el ningunha fera feroz, non se atopará alí; pero os redimidos camiñarán por alí. Isaías 35:9

Ata a mañá pensei que, coma un león, me quebraría todos os ósos; dende o día ata a noite acabarás comigo. Isaías 38:13

O lobo e o cordeiro pastarán xuntos, e o león comerá palla coma o boi, e o po será a carne da serpe. Non farán dano nin destruirán en todo o meu santo monte —oráculo do Señor—. Isaías 65:25

Os leóns novos ruxiron contra el, berraron e deixaron a súa terra en ruína; as súas cidades están queimadas e sen habitantes. En van ferín os vosos fillos; non recibiron corrección; a vosa propia espada devorou os vosos profetas, coma un león destrutor. Xeremías 2:15 , 30

O león subiu da súa silva, e o destrutor das nacións está en camiño; saíu do seu lugar para deixar a túa terra desolada; e as túas cidades serán arrasadas, sen habitantes. Xeremías 4:7

Polo tanto, un león do bosque os matará, e un lobo do serán os asolagará, un leopardo vixiará as súas cidades; todo aquel que saia de alí será feito anacos; porque as súas transgresións son moitas, e as súas rebelións aumentaron. Xeremías 5:6

A miña herdanza é para min coma un león no bosque; berra contra min; por iso a aborrezo. Xeremías 12:8

Abandonou o seu refuxio coma o león, porque a súa terra está desolada por mor da furia do opresor e por mor da súa ira ardente. Xeremías 25:38

Velaquí que subirá coma un león dende as montañas do Xordán contra a morada dos fortes; pero eu fareino fuxir dela de súpeto. E quen é o escollido para que eu poida poñer sobre ela? Pois quen é coma min? E quen me fixará o tempo? E quen é o pastor que estará diante de min? Xeremías 49:19

Israel é unha ovella dispersa; os leóns o botaron fóra; primeiro o devorou o rei de Asiria; e por último, este Nabucodonosor, rei de Babilonia, quebrantoulle os ósos. Velaquí que subirá coma un león, dende as montañas do Xordán ata a morada dos fortes; mais eu fareinos fuxir dela de súpeto. Quen é o escollido para que eu poida poñer sobre ela? Pois quen é coma min? Quen me fixará o tempo? Quen é o pastor que estará diante de min? Xeremías 50:17 , 44

Ruxirán xuntos coma leóns, ouvearán coma crías de león. Xeremías 51:38

Foi para min coma un oso á espreita, coma un león en lugares agochados. Lamentacións 3:10

En canto á semellanza das súas caras, os catro tiñan cara de home e cara de león, á dereita; e os catro tiñan cara de boi á esquerda; e os catro tamén tiñan cara de aguia. Ezequiel 1:10

E cada un tiña catro caras: a primeira cara era cara de querubín, a segunda cara era cara de home, a terceira cara de león e a cuarta cara de aguia. Ezequiel 10:14

E di: Quen é a túa nai? Unha leoa: deitouse entre leóns, entre leóns novos criou os seus cachorros. E ela criou un dos seus cachorros, o cal converteuse nun león novo, e aprendeu a atrapar a presa, devorando homes. Agora, cando viu que agardara e que a súa esperanza se perdera, colleu outro dos seus cachorros e converteuno nun león novo. E andou arriba e abaixo entre os leóns, converteuse nun león novo, e aprendeu a cazar a presa, e devorou homes. Ezequiel 19:2-3, 5-6

Hai unha conspiración dos seus profetas no medio dela, coma un león bramando que arrasa a presa; devoraron almas; levaron os tesouros e as cousas preciosas; fixeron que moitas viúvas nela. Ezequiel 22:25

Fillo de home, entona unha lamentación sobre o faraón, rei de Exipto, e dille: Ti es coma un león novo entre as nacións, coma unha balea nos mares. Ti saíches cos teus ríos, revolviches as augas cos teus pés e contaminaches os seus ríos. Ezequiel 32:2

Saba e Dedán e os mercadores de Tarsís e todos os seus leóns novos che dirán: Viñeches para levar botín? Reuniches a túa compañía para levar botín? Para levar prata e ouro, para levar gando e mercadorías, para levar un gran botín? Ezequiel 38:13

De xeito que a cara dun home estaba cara á palmeira por un lado, e a cara dun león novo cara á palmeira polo outro lado; estaba feita por toda a casa arredor. Ezequiel 41:19

Todos os presidentes do reino, os gobernadores, os príncipes, os conselleiros e os capitáns, consultaron para establecer un estatuto real e para facer un decreto firme, que calquera que pida unha petición a calquera deus ou home durante trinta días, agás a ti, oh rei, será lanzado á fosa dos leóns. Entón achegáronse e falaron diante do rei acerca do decreto real: «Non asinaches un decreto que establece que todo home que lle pida unha petición a calquera deus ou home dentro de trinta días, agás a ti, oh rei, será botado na fosa dos leóns?». O rei respondeu e dixo: «Isto é certo, segundo a lei dos medos e dos persas, que é inmutable». Entón o rei mandou que trouxesen a Daniel e o botasen na fosa dos leóns. Entón o rei falou e díxolle a Daniel: O teu Deus, a quen serves continuamente, el te librará. Entón o rei levantouse moi cedo pola mañá e foi ás présas á cova dos leóns. E cando chegou á cova, berrou cunha voz lastimosa a Daniel, e o rei falou e díxolle a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, ¿poderá o teu Deus, a quen serves continuamente, librarte dos leóns? O meu Deus enviou o seu anxo e pechou a boca dos leóns para que non me fixesen dano, porque diante del se atopou en min inocencia; e tampouco diante de ti, oh rei, fixen dano ningún. E o rei mandou que trouxesen aqueles homes que acusaran a Daniel, e botáronos na fosa dos leóns, a eles, aos seus fillos e ás súas mulleres; e os leóns apoderáronse deles, e rompéronlles todos os ósos en anacos antes de que chegasen ao fondo da fosa. El libra e rescata, e obra sinais e marabillas no ceo e na terra, que librou a Daniel do poder dos leóns. Daniel 6:7 , 12, 16, 19-20, 22, 24, 27

O primeiro era coma un león e tiña ás de aguia. Fixen a miña ollada ata que lle arrancaron as ás, foi erguido da terra e puxérono de pé coma un home, e déuselle un corazón de home. Daniel 7:4

Porque serei para Efraím coma un león, e coma un león novo para a casa de Xudá; eu, eu mesmo, esnaquizarei e marcharei; levarei, e ninguén o librará. Oseas 5:14

Camiñarán tras o Señor; el ruxirá coma un león; cando el ruxa, os fillos tremerán dende o oeste. Oseas 11:10

Polo tanto, serei para eles coma un león, coma un leopardo no camiño os observarei. Atopareinos coma unha osa sen crías, racharei o velo do seu corazón e alí os devorarei coma un león; a fera os esgazará. Oseas 13: 7-8

Porque unha nación subiu á miña terra, forte e innombrable, cuxos dentes son os dentes dun león, e ten as meixelas dun gran león. Xoel 1:6

Ruxirá un león no bosque sen presa? Berrará un león novo desde o seu tobo sen ter nada colleitado? Ruxiu o león, quen non temerá? Falou o Señor Deus, quen pode non profetizar? Así di o Señor: Como o pastor saca da boca do león dúas patas ou un anaco dunha orella, así serán sacados os fillos de Israel que habitan en Samaria nun recanto dunha cama e en Damasco nun diván. Amós 3:4 , 8, 12

Coma se un home fuxise dun león e o atopase un oso; ou entrase na casa e apoiase a man na parede, e o mordese unha serpe. Amós 5:19

E o resto de Xacob será entre as nacións, no medio de moitos pobos, coma un león entre as bestas do bosque, coma un león novo entre os rabaños de ovellas; se pasa, pisotea e esgaza, e ninguén pode libralo. Miqueas 5:8

Onde está a morada dos leóns, e o pasto dos leóns novos, por onde andaba o león, o león vello, e a cría do león, e ninguén os asustaba? "O león esnaquizaba abondo para as súas crías, e estrangulaba para as súas leoas, e enchía os seus buratos de presas e as súas goridas de rapina. Velaquí que estou contra ti —oráculo do Señor dos Exércitos—. Queimarei os seus carros en fume, e a espada devorará os teus leóns novos; exterminarei da terra as túas presas e non se escoitará máis a voz dos teus mensaxeiros. Nahúm 2: 11-13

Os seus príncipes no seu interior son leóns ruxidores; os seus xuíces son lobos vespertinos; non roen os ósos ata mañá. Sofonías 3:3

Óese o ouveo dos pastores, porque a súa gloria foi destruída; é o ruxido dos leóns novos, porque a gloria do Xordán foi destruída. Zacarías 11:3

Novo Testamento

Non obstante, o Señor estivo comigo e fortaleceume, para que por min a predicación fose plenamente coñecida e todos os xentís a escoitasen; e fun librado da boca do león. 2 Timoteo 4:17

Que pola fe someteron reinos, fixeron xustiza, obtiveron promesas, taparon a boca dos leóns, Hebreos 11:33

Sede sobrios, vixilantes; porque o voso adversario, o demo, anda coma un león bramando, buscando a quen devorar. 1 Pedro 5:8

E a primeira besta era semellante a un león, e a segunda besta semellante a un becerro, e a terceira besta tiña unha cara como a dun home, e a cuarta besta era semellante a unha aguia voando. Apocalipse 4:7

E un dos anciáns díxome: Non chores; velaquí que o león da tribo de Xudá, a raíz de David, prevaleceu para abrir o libro e desatar os seus sete selos. Apocalipse 5:5

E tiñan cabelo coma o cabelo das mulleres, e os seus dentes coma os dentes dos leóns. E así vin na visión os cabalos e os que estaban montados neles, con coirazas de lume, de xacinto e de xofre; e as cabezas dos cabalos eran como cabezas de leóns; e das súas bocas saía lume, fume e xofre. Apocalipse 9:8 , 17

E gritou cunha voz forte, coma cando ruxe un león; e cando berrou, sete tronos deron as súas voces. Apocalipse 10:3

E a besta que vin era semellante a un leopardo, e os seus pés eran como os dun oso, e a súa boca como a boca dun león; e o dragón deulle o seu poder, o seu asento e gran autoridade. Apocalipse 13:2

Apócrifos

E mira un león e camiña na escuridade; e despois de roubar, estragar e roubar, tráelle ao seu amado. 1 Esdras 4:24

E vin, e velaquí, coma un león ruxindo escorrentado do bosque; e vin que enviaba unha voz de home á aguia, e dicía: 2 Esdras 11:37

E aconteceu que, mentres o león lle dicía estas palabras á aguia, vin... E o león, que viches subir do bosque, e ruxir, e falar coa aguia, e reprendela pola súa inxustiza con todas as palabras que escoitaches; 2 Esdras 12:1 , 31

Pode alguén espantar un león famento no bosque? Ou pode alguén apagar o lume no rastrollo, cando comezou a arder? 2 Esdras 16:6

Dádeme palabras elocuentes na miña boca diante do león: fai que o seu corazón odie ao que loita contra nós, para que haxa fin del e de todos os que pensan coma el. Engadidos a Ester 14:13

Pois a túa man Todopoderosa, que fixo o mundo de materia sen forma, non carecía de medios para enviar entre eles unha multitude de osos ou leóns feroces, Sabedoría de Salomón 11:17

Non sexas coma un león na túa casa, nin te alborotes entre os teus servos. Eclesiástico 4:30

Coma o burro salvaxe é presa do león no deserto, así os ricos devoran os pobres. Eclesiástico 13:19

Fuxe do pecado coma da cara dunha serpe; porque se te achegas demasiado a ela, morderache: os seus dentes son coma os dentes dun león, matando as almas dos homes. Eclesiástico 21:2

Prefiro vivir cun león e un dragón que manter a casa cunha muller malvada. Eclesiástico 25:16

Como o león acecha á presa, así é o pecado para os que cometen iniquidade. A escarnia e o oprobio veñen dos soberbios; mais a vinganza, coma un león, os agarda. Eclesiástico 27:10 , 28

Os que abandonen o Señor caerán nela; e arderá dentro deles, e non se apagará; será enviado contra eles coma un león, e os devorará coma un leopardo. Eclesiástico 28:23

Xogou con leóns coma con nenos, e con osos coma con cordeiros. Eclesiástico 47:3

Quen o botou na fosa dos leóns: onde estivo seis días. E no covo había sete leóns, e dábanlles cada día dous cadáveres e dúas ovellas; que entón non lles eran dados, coa intención de que devorasen a Daniel. Pero o anxo do Señor díxolle a Habacuc: «Vai, leva o xantar que tes a Babilonia a Daniel, que está no covo dos leóns». Bel e o Dragón 1: 31-32,34

Daniel, pola súa inocencia, foi librado da boca dos leóns. 1 Macabeos 2:60

Nos seus actos era coma un león, coma unha cría de león que ruxe pola súa presa. 1 Macabeos 3:4

E lanzando unha carga contra os seus inimigos coma leóns, mataron once mil homes de infantería e mil seiscentos xinetes, e fixeron fuxir a todos os demais. 2 Macabeos 11:11

Enoc, Jaser, Xubileos

E naqueles días os anxos volverán e lanzaranse cara ao leste sobre os partos e os medos. Incitarán os reis, de xeito que un espírito de inquietude os invadirá, e os levantarán dos seus tronos, para que saian coma leóns dos seus covos e coma lobos famentos entre os seus rabaños. Enoc 56:5

E comezaron a traer bestas do campo e paxaros, de xeito que xurdiron diferentes xéneros: leóns, tigres, lobos, cans, hienas, xabarís, raposos, esquíos, porcos, falcóns, voitres, milanos, aguias e corvos; e entre eles naceu un touro branco. E entregounos nas mans dos leóns e tigres, e lobos e hienas, e na man dos raposos, e a todas as bestas salvaxes, e esas bestas salvaxes comezaron a esgazar esas ovellas. E vin que abandonou aquela súa casa e a súa torre e entregounos todos na man dos leóns, para esgazalos e devoralos, na man de todas as bestas salvaxes. E vin ata que aqueles pastores pastaron na súa tempada, e comezaron a matar e destruír máis do que lles fora ordenado, e entregaron esas ovellas na man dos leóns. E os leóns e os tigres comeron e devoraron a maior parte desas ovellas, e os xabarís comeron xunto con elas; e queimaron aquela torre e demoleron aquela casa. Enoc 89:10,55-56,65-66

E chegou unha leoa cos seus dous cachorros, macho e femia, e os tres agacháronse diante de Noé, e os dous cachorros levantáronse contra a leoa e ferirona, e fixérona fuxir do seu lugar, e ela marchou, e volveron aos seus lugares, e agacháronse na terra diante de Noé. E a leoa fuxiu, e parouse no lugar dos leóns. Jasher 6:5-6

E todos os seres viventes que estaban na arca estaban aterrados, e os leóns ruxían, e os bois muxían, e os lobos ouveaban, e cada ser vivente da arca falaba e lamentaba na súa propia lingua, de xeito que as súas voces chegaban a unha gran distancia, e Noé e os seus fillos choraban e choraban nas súas angustias; tiveron moito medo de chegar ás portas da morte. Jasher 6:30

E os habitantes de Arbelán ouviron o ruxido dos fillos de Xacob, e o seu ruxido coma o ruxido dos leóns e coma o ruxido do mar e das súas ondas. Jasher 39:7

E mentres fuxían, Xudá e os seus irmáns perseguíronos ata a casa do faraón, e todos escaparon, e Xudá volveu sentarse diante de Xosé e ruxiu contra el coma un león, e deu un berro grande e tremendo contra el. Jasher 54:46

E o rei, os príncipes e todos os guerreiros amaban a Moisés, porque era grande e digno, a súa estatura era coma a dun león nobre, a súa cara coma o sol e a súa forza coma a dun león; e era conselleiro do rei. Jasher 72:24

E cando chegaron á porta do rei, dous leóns novos estaban alí presos con instrumentos de ferro, e ninguén saía nin entraba diante deles, agás aqueles aos que o rei ordenara vir, cando chegaron os magos e retiraron os leóns cos seus encantamentos, e isto levounos ao rei. E Moisés apresurouse e levantou o bastón sobre os leóns, e soltounos, e Moisés e Aarón entraron na casa do rei. Os leóns tamén viñeron con eles con alegría, e seguíronos e alegráronse como un can se alegra polo seu amo cando vén do campo. E o rei contoulles todas as palabras que Moisés e o seu irmán Aarón lle dixeran, e os magos dixeron ao rei: Pero como viñeron os homes a ti, por mor dos leóns que estaban presos na porta? E o rei dixo: Porque levantaron o seu bastón contra os leóns e soltáronos, e viñeron a min, e os leóns tamén se alegraron con eles como un can se alegra ao atoparse co seu amo. Jasher 79:21-23,28-29

Tamén homes e bestas que se atopaban fóra morreron polas chamas do lume e da sarabia, e todos os leóns novos quedaron exhaustos. Jasher 80:32

E se o león se fai amigo do boi e fai as paces con el, e se está atado baixo un mesmo xugo con el e ara con el, entón farei as paces contigo. Xubileos 37:22

Libros perdidos da Biblia

Finalmente chegou o día no que ían sacar as bestas para ser vistas; e Tecla foi levada ao anfiteatro e metida nun covo no que había unha león feroz, en presenza dunha multitude de espectadores. Trifina, sen ningunha sorpresa, acompañou a Tecla, e a león lambeu os pés de Tecla. O título escrito que denota o seu crime foi Sacrilexio. Entón a muller exclamou: Oh Deus, os xuízos desta cidade son inxustos. Actos de Paulo e Tecla 8:3-4

Entón, Tecla foi arrincada da man de Trifina, espida, puxéronlle un cinto e lanzada ao lugar designado para loitar contra as bestas: e os leóns e os osos foron soltados sobre ela. Pero unha leona, que era a máis feroz de todas, correu cara a Tecla e caeu aos seus pés. Ante o cal, a multitude de mulleres gritou. Entón, unha osa correu ferozmente cara a ela; pero a leona atopouse co oso e esnaquizouno. De novo, un león macho, que adoitaba devorar homes e que pertencía a Alexandre, correu cara a ela; pero a leona atopouse co león macho, e matáronse uns aos outros. Entón, as mulleres estaban máis preocupadas, porque a leona que axudara a Tecla estaba morta. Actos de Paulo e Tecla 9:1-5

Procederon segundo esta resolución, e os rapaces foron ao monte, e tan feros coma leóns á cova, chamando á porta. Feitos de Paulo e Tecla 11:4

Pois que diremos, irmáns? Foi Daniel lanzado á fosa dos leóns por homes que temían a Deus? Ananías, Azario e Misael foron lanzados ao forno ardente por homes que profesaban o culto excelente e glorioso do Altísimo? Deus non o permita. 1 Clemente aos Corintios 20:9

Libros esquecidos do Edén

Entón, de novo, oh Señor, naquela terceira hora na que me creaches, trouxéchesme todas as bestas, e leóns, e avestruces, e paxaros do ceo, e todas as cousas que se moven na terra, que crearas na primeira hora antes de min do venres. 1 Libro de Adán e Eva 34:7

Entón veu a Palabra de Deus e díxolle: Oh Adán, toma a Eva e ven á beira do mar, onde antes xexuaches. Alí atoparás peles de ovellas, cuxa carne foi devorada polos leóns, e cuxas peles quedaron. Tómaas e fai roupa para ti, e vístete con elas. 1 Libro de Adán e Eva 50:7

Non estaban moi lonxe da cova cando Satán se achegou a eles e se escondeu entre eles e a cova, baixo a forma de dous leóns voraces que levaban tres días sen comida, que viñeron cara a Adán e Eva, coma se quixesen esmagalos e devoralos. Entón Adán e Eva choraron e rogaron a Deus que os liberase das súas garras. Entón a Palabra de Deus chegou a eles e afastou os leóns deles. 1 Libro de Adán e Eva 53:1-3

Entón Xared gardou o mandamento do seu pai e levantouse coma un león sobre o seu pobo. Alimentounos con xustiza e inocencia, e ordenoulles que non fixesen nada sen o seu consello. Porque tiña medo por eles, non fosen aos fillos de Caín. Polo tanto, deulles ordes repetidamente; e continuou facéndoo ata o final do ano catrocentos oitenta e cinco da súa vida. Ao final destes anos, veulle este sinal. Mentres Xared estaba coma un león diante dos corpos dos seus pais, orando e advertindo ao seu pobo, Satán envexouno e provocou unha fermosa aparición, porque Xared non deixaba que os seus fillos fixesen nada sen o seu consello. 2 Libro de Adán e Eva 17:1-3

E mirei e vin outros elementos voadores do sol, cuxos nomes son Fénix e Calcídri, marabillosos e marabillosos, con pés e colas en forma de león e cabeza de crocodilo, a súa aparencia é púrpura, como o arco da vella; o seu tamaño é de novecentas medidas, as súas ás son como as dos anxos, cada unha ten doce, e asisten e acompañan o sol, levando calor e orballo, como lles foi ordenado por Deus. Segredos de Enoc 12:1

Demostrei, polo tanto, que non só os homes triunfaron sobre os seus sufrimentos, senón que unha muller tamén desprezou as torturas máis terribles. E non eran tan feros os leóns arredor de Daniel, non era tan quente o forno de lume de Misael, como ardía nela o instinto da maternidade ao ver os seus sete fillos sendo torturados. Pero pola súa Razón guiada pola relixión, a nai apagou as súas paixóns, moitas e fortes como eran. 4 Macabeos 7:25-27

Oh, fillo meu! Mellor é unha coxa de ra na túa man que un ganso no pote do teu veciño; e mellor é unha ovella preto de ti que un boi lonxe; e mellor é un pardal na túa man que mil pardales voando; e mellor é a pobreza que recolle que o esparexemento de moitas provisións; e mellor é un raposo vivo que un león morto; e mellor é unha libra de la que unha libra de riqueza, quero dicir de ouro e prata; porque o ouro e a prata están agochados e cubertos na terra, e non se ven; pero a la permanece nos mercados e vese, e é unha beleza para quen a leva posta. Historia de Ahicar 2:49

Oh, fillo meu! Visita o pobre na súa aflición, fala del en presenza do Sultán e esfuérzate por salvalo da boca do león. Historia de Ahikar 2:57

Oh, meu rapaz! Ti fuches para min coma un león que fixo amizade cun burro, e o burro foi camiñando diante do león por un tempo; e un día o león saltou sobre o burro e comeuno. Historia de Ahicar 7:21

Matei un león e arrinquei un cabrito da súa boca. Testamento de Xudá 1:11

E os meus fillos achegaranse a Leví, e pecarán con eles en todas as cousas; e os fillos de Xudá serán cobiciosos, saqueando os bens alleos coma leóns. Testamento de Dan 2:7

Polo tanto, gardaba o rabaño pola noite; e sempre que viña o león, ou o lobo, ou calquera animal salvaxe contra o curral, perseguíao, e ao alcanzalo agarráballe o pé coa man e lanzábao a un tiro de pedra, e así o mataba. Testamento de Gad 1:3

E vin que de Xudá naceu unha virxe vestida de liño, e dela naceu un cordeiro sen mancha; e á súa esquerda había coma un león; e todas as bestas correron contra el, e o cordeiro venceunas, e destruíunas e pisounas. Testamento de Xosé 2:74

E canto a un dos que me golpearan cunha vara, un león atopouno e matouno. Testamento de Benxamín 1:10